

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA  OPŠTINA BIJELO POLJE  Broj:032-352-4167-06/2-145/7 Bijelo Polje, 29.12.2017.godine	  OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.68/17), i podnijetog zahtjeva DOO "Merkator Internacional" iz Bijelog Polja, izdaje:	
3	<u>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</u> za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju poslovnog objekta na dijelu urbanističke parcele UP 81 koju čini katastarska parcela br.90/13 KO Nedakusi u Ul.Industrijskoj, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	DOO "Merkator Internacional" Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE	Katastarska evidencija  U posjedovnom listu 983-izvod KO Nedakusi katastarska parcela br.90/13 površine 2893m <sup>2</sup> evidentirana je kao njiva.  Postojeće stanje iz planskog dokumenta  Na dijelu urbanističke parcele koju čini katastarska parcela br.90/13 KO Nedakusi nije evidentiran nijedan postojeći objekat.

7	<b>PLANIRANO STANJE</b>
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Urbanistička parcela UP 81 se nalazi u zoni koja je Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala planirana za mješovite namjene (MN).</p> <p>U okviru ove namjene ne mogu se graditi objekti u funkciji stanovanja već samo sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti. Planirani sadržaji u okviru ove namjene su: ugostiteljski objekti, trgovački (tržni) centri, izložbeni centri i sajmišta, poslovne zgrade i objekti uprave, kulture, privredni objekti, skladišta, stovarišta, zatvor, objekti koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni, komunalno-servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava, kao i objekte komunalnih servisa koje služe potrebama stanovnika područja (stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom -pumpne stanice), u skladu sa posebnim propisom.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Čitav prostor zahvaćen ovim planom izdijeljen je na urbanističke zone i urbanističke parcele kao osnovne urbanističke jedinice koje su definisane namjenom i numeracijom.</p> <p>Osnov za parcelaciju i preparcelaciju bila je postojeća parcelacija, postojeći način korišćenja prostora i mreža postojećih i novoplaniranih saobraćajnica.</p> <p>Granica urbanističke parcele sa svim potrebnim elementima za obilježavanje data je u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“ koji čini sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Shodno članu 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17), do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeks zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanjuje za nedostajući dio urbanističke parcele.</p> <p>Površina dijela urbanističke parcele UP 81 koju čini katastarska parcela br.90/13 KO Nedakusi na koju se računaju urbanistički parametri iznosi 2893 m<sup>2</sup>.</p> <p>Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Sl.list CG", br.23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadležnog organa.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Regulaciona linija: Regulaciona linija predstavljena je na grafičkim prilozima „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, „Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije“ i „Smjernice za sprovođenje planskog dokumenta“ i definisana je analitičko geodetskim elementima, koji čine sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Građevinska linija: Građevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje</p>

	<p>se može graditi. Geodetski elementi za obilježavanje građevinske linije, odnosno koordinate tačaka građevinske linije su dati u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“ koji čini sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Novi objekti se postavljaju na ili iza građevinske linije koja je zadata na nivou bloka.</p> <p>Minimalna udaljenost novog objekta od susjedne parcele i javnog prilaza za koji nije precizirana građevinska linija, a obzirom na izgrađenost prostora i oblik parcela je 2,5m, izuzetno 1,5m ako se parcela graniči sa zelenom ili površinom na kojoj nije planirana izgradnja objekata (prilazi i sl.).</p>
8	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa:</b>  Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.  Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.  Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seismološkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti.</p> <p><b>Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća:</b>  Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjeru za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.</p> <p><b>Zaštita od požara:</b>  Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.  U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).</p> <p><b>Mjere zaštite na radu:</b>  Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p>

	<p>Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.</p> <p>Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11).</p>
9	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p>Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine.</p> <p>Poštovati sve propise i parametre date u planu, naročito principe ozelenjavanja prostora. Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje.</p> <p>Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije. Ukupna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.)</p> <p>Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini, Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.</p> <p>Mišljenje o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribavljeno od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07 i 47/13), koje čini sastavni dio ovih uslova.</p>
10	<p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p><b>Zelenilo poslovnih objekata</b></p> <p>Obuhvata površine namijenjene centralnim delatnostima i mješovitim namjenama. Ova kategorija zelenila treba da artikuliše i oplemeni prostor, da naglasi arhitekturu objekta. Prema položaju i okolnim namjenama moguće je napraviti zelenu traku u formi drvoreda ili postavljanjem grupnih aranžmana od lišćara i četinara, dok su i cvjetni aranžmani tipa perenjaka vrlo efektni za male prostore, ulaze u objekte i sl. Što se tiče florističkog sastava preporuka je da to budu autohtone vrste, kao i sve vrste koje su se do sada dobro pokazale u datim uslovima, vodeći pri tom računa o namjeni koju zelenilo treba da prati, odnosno njegovoj funkciji.</p>
11	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p>

	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b> Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
13	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA</b> /
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b> /
15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b> /
16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b> Realizacija sadržaja u okviru pojedinačnih parcela moguće je pristupiti fazno zavisno od potrebe investitora, s tim što svaka faza treba da predstavlja celinu. Potrebno je da svaka od faza bude adekvatno obrađena tehničkom dokumentacijom.
17	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b> Za priključak novih objekata predviđeno je postavljanje samostojećih niskonaponskih razvodnih ormana sa izvodima sa kojih se priključuju objekti odnosno ormani sa mjernim uređajima, ili samostojeći razvodni ormani sa mjernim uređajima. Za priključak objekata predvidjeti na granici razdvajanja parcela, odnosno na granici parcele samostojeće ormane sa opremom za mjerjenje potrošnje električne energije objekata. Ukoliko se zadržava vazdušna mreža priključne mjerne ormane objekat postaviti na betonskim NN stubovima. Način priključenja objekta kao i tip i presek priključnih kablova za objekte biće određen od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća i glavni projekti koji će se izrađivati za ove objekte.

	<p>Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)</li> <li>-Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.</li> </ul> <p>Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na elektroenergetsku mrežu izdati od strane CEDIS-a su sastavni dio ovih uslova. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>
17.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p><b>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na vodovodnu infrastrukturnu mrežu:</b> Prečnik priključka treba da je prema hidrauličkom proračunu i on obično iznosi kod objekata porodičnog stanovanja 20 ili 25mm. Na mjestu priključka predvidjeti vodomjerni šahrt koji će osim odgovarajućeg vodomjera imati propusni i ispusni ventil. Vodomjerni šahrt se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije. Ukoliko je potrebna hidrantska mreža predvidjeti Ukoliko je potrebna hidrantska mreža predvideti još jedan vodomjer kao i vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora imati posebno vodomjer.</p> <p><b>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na kanalizacionu infrastrukturnu mrežu:</b> Sve objekte priključiti na uličnu fekalnu kanalizaciju 30cm iznad ulične cijevi. Prečnik priključka je 150mm. Ako se radi o većim objektima hidrauličkim proračunom će se doći do odgovarajućeg prečnika. Pad kanalizacionih cijevi je najmanji 2% a najveći 5%. Predvidjeti revizioni silaz kod samog objekta. Priključiti se na revizioni silaz na ulici. Težiti da priključci budu gravitacioni. Ukoliko nije moguće izvršiti gravitaciono priključivanje, mora se vršiti prepumpavanje u uličnu kanalizaciju.</p> <p><b>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na atmosfersku infrastrukturnu mrežu:</b> Atmosferska se voda preko sливника upušta u atmosfersku kanalizaciju. Kod objekata odnosno olučnih vertikala potrebni su olučnjaci. Presjek priključka atmosferske kanalizacije zavisi od hidrauličkog proračuna. Priključak treba da je 30cm iznad ulične cijevi. Pad kanalizacionih cijevi je različit zavisno od prečnika a najveći 5%. Priključiti se na revizioni silaz na ulici.</p> <p>Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu prema uslovima DOO Vodovod "Bistrica" koji su sastavni dio ovih uslova. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.</p>
17.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>Svakoj parceli je obezbijeden pristup sa javne površine. Objekte priključiti na javnu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu.</p>

	<p>Objekat se priključuje na javnu saobraćajnicu-gradsku ulicu dio državnog puta u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu, a shodno grafičkom prilogu -Plan saobraćaja - Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala koji je sastavni dio ovih uslova, a do realizacije iste u planiranim gabaritima pristup se može ostvariti privremenim priključkom na Magistralu prema saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije Direkcije za saobraćaj iz Podgorice, koji čine sastavni dio ovih uslova.</p>
17.4.	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu:</b></p> <p>Priklučak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionalnih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu. Priklučak izvesti kroz prethodno položene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi prečnika 40mm do objekata. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Spoljni priključni kablovi kao i veza sa postojećom najbližom telekomunikacionom infrastrukturom biće data posebnim uslovima Preduzeća CG Telekom.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13).</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14).</li> <li>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15).</li> <li>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15).</li> <li>-Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14).</li> </ul> <p><b>Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa:</b></p> <p>Priklučak objekata na KDS izvesti podzemnim optičkim ili koaksialnim kablom ostavljenog kroz odgovarajuću PVC cijev do unutrašnjeg priključka (KDS distributivni orman ili direktni priključak za individualni objekat).</p>
18	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p><b>Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima:</b></p> <p>Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim</p>

	<p>ispitivanjima u zoni građenja.</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije potrebno je, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br.28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p>Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja.</p> <p>Meteorološki podaci:</p> <p>Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtoplij mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.</p> <p>Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluvijometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijelu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.</p> <p>Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesecna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>
	/
<hr/>	
20	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>
	Oznaka urbanističke parcele
	Površina urbanističke parcele
	Maksimalni indeks zauzetosti


	Maksimalni indeks izgrađenosti	1,5
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	nije data planom
	Maksimalna spratnost objekata	Su+P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	nije data planom.
Maksimalna spratnost objekata je do tri nadzemne etaže, uz mogućnost izgradnje suterenske odnosno podrumske etaže. Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije (tehničke prostorije, kotlarnica i sl.) iste ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele. Formiranje podkrovne etaže je sa nadzidkom $h=1,2m$ . Najveća visina etaže za obračun visine građevine, merena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;</li> <li>- za stambene etaže do 3,5 m;</li> <li>- za poslovne etaže do 4,5 m;</li> <li>- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mestu prolaza iznosi 4,5 m.</li> </ul> <p>Kotu poda prizemlja objekta postaviti u skladu sa nivelicijom saobraćajnice u kontaktu, kotama postojećih susednih objekata, kao i kotama terena u neposrednom okruženju. Maksimalna kota prizemlja objekta u odnosu na saobraćajnicu odnosno okolni teren može biti 90cm.</p>		
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p>Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoći objekti mogu se graditi kao drugi isključivo prizemni objekat na parceli pri čemu se ne smiju prekoračiti parametri gradnje zadati za čitavu parcelu.</p> <p>U zonama mješovite namjene parkiranje je planirano tako da je za objekte koji imaju pripadajuću parcelu parkiranje organizovano u okviru objekta u suterenskim etažama ili u okviru same parcele.</p> <p>Broj parking mesta za nove objekte je planiran 50m<sup>2</sup> poslovnog prostora na jedno parking mjesto.</p> <p>Na parceli je neophodno obezbijediti dovoljno manipulativnih površina u skladu sa djelatnostima koje se obavljaju, a prema važećoj regulativi.</p> <p>Minimalno parking mjesto, kod upravnog parkiranja, za putničko vozilo je širine 2,3 m</p>

	<p>i dužine 4,8 m na otvorenom, a kod garaža dubina parking mjesta je minimum 5, a parking mjesto koje sa jedne podužne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski element, ogradu ili opremu proširuje se za 0,3 do 0,6 m, zavisno od oblika i položaja građevinskog elementa. Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mjesta pod uglom <math>90^\circ</math> je 5,5 m. Za pararelno parkiranje, dimenzija parking mjesta je 2,00x6,00m, a širina kolovoza prilazne saobraćajnice 3,5 m. Kod kosog parkiranja, pod uglom 30/45/600 dubina parking mjesta (upravno na kolovoz) je 4,30/5,00/5,30 m, širina kolovoza prilazne saobraćajnice 2,80/3,00/4,7m, a širina parking mjesta 2,30 m.</p> <p><b>Uslovi za izgradnju garaža:</b>  Opšti uslovi građenja i smještaja garaža / garažnih građevina koji se moraju poštovati prilikom izrade projekata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-garaža mora imati osiguran pristup sa ulice nižeg i/ili višeg ranga;</li> <li>-dozvoljava se gradnja garaže kao montažne građevine, a način građenja nije ograničen;</li> <li>-građevina mora osiguravati zaštitu od buke i svetlosti u odnosu na susjedne stambene površine i građevine;</li> <li>-prilikom dimenzioniranja parkirnih mjesta potrebno je svako parkirno mjesto proširiti za 0,3 m na strani gdje se uz parkirno mjesto nalazi zid ili stub;</li> <li>-treba poštovati sve važeće standarde i tehničke propise i norme koji definisu ovu oblast.</li> </ul>
	<p>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</p> <p>Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p> <p>U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane na savremen način,</p>


	<p>prirodne materijale i dr.</p> <p>Fasade objekata su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.</p> <p>Projektovati kose krovne ravni propisanog nagiba za ovo podneblje uz korišćenje elemenata tradicionalne arhitekture i prirodne materijale ukomponovane na savremen način.</p> <p>Krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.</p> <p>Za sve objekte se preporučuju kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Krovni pokrivač je crep, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p>Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p> <p>Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu</li> <li>-Energetsku efikasnost zgrada</li> <li>-Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata</li> </ul> <p>U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade</li> <li>-Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije</li> <li>-Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)</li> <li>-Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja</li> </ul>

	<p>korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.</li> <li>-Kao sistem protiv preterane insolacije korititi održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju.</li> <li>-Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.</li> <li>-Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.</li> </ul> <p>Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rešenja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.</p> <p>Zato je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće</li> <li>-Primeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotača objekta i izbegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije</li> <li>-Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštитiti se od preteranog osunčanja. Kao sistem protiv preterane insolacije korititi održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj veta i obezbediti neophodnu zasenu u letnjim mesecima</li> <li>-Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mera projektovanja pasivnih kuća. To može uključiti izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije</p> <p>-Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu</p> <p>-Niskoenergetske tehnologije za grejanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gde god je to moguće</p> <p>-Kad god je to moguće, višak toplote iz drugih procesa će se koristiti za predgrejavanje tople vode za hotel, vile i dr.</p> <p>-Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za rasvetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	<b>DOSTAVLJENO:</b>  - Podnosiocu zahtjeva - U spise predmeta - Arhivi.	
22	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Dobrila Bugarin  <i>D.Bugarin</i>
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Aleksandra Bošković
24	M.P.  	potpis ovlašćenog službenog lica  <i>A.Bošković</i>
25	<b>PRILOZI</b>  - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	1. Uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije br.936 od 15.12.2017.godine izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja.


- |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2. Da DOO "Crnogorski elektro distributivni sistem" - Regiom 6, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 032-352-4167-06/2-145/3 od 08.12.2017.godine a koji im je uručen 13.12.2017.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavio tražene elektroenergetske uslove priključena objekta shodno odredbama člana 74 stav 5 i 8 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL.list CG", 64/17), pa se smatra da su sagrađeni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom.</p> <p>3. Mišljenje o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribavljeno od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine - Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje broj 20/4-43/17 od 15.12.2016.godine.</p> <p>4. Saobraćajmo tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.03-12191/2 od 15.12.2017.godine izdati od strane Direkcije za saobraćaj iz Podgorice.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




### LEGENDA:

- POVRŠINE ZA STANOVANJE**
- (SMG) Površine za stanovanje male gustoće
  - (CD) POVRŠINE ZA CENTRALNE DELATNOSTI
  - (IP) POVRŠINE ZA INDUSTRIJU I PROIZVODNJU
  - (MN) POVRŠINE ZA MEŠOVITE NAMENE
- POLJOPRIVREDNE POVRŠINE**
- (PD) Drugo poljoprivredno zemljište
- POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE**
- (PM) Površine javne namene
  - (PLS) Površine specijalne namene
- POVRŠINSKE VODE**
- POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA**
- (OH) Objekti hidrotehničke infrastrukture
  - (OE) Objekti elektroenergetske infrastrukture
  - (OI) Objekti telekomunikacione infrastrukture









**LEGENDA:**

**DRUMSKI SAOBRAĆAJ**



Kolsko-pešačke površine



Most




Autobuska stanica



Javni parking


**PARCELAGUJA**




Granica urbanističke parcele



Granica urbanističke zone



Gradevinska linija GL1



Regulaciona linija



UP 575 Oznaka urbanističke parcele



UP Z46 Oznaka urbanističke parcele zelenih površina

**B**

Oznaka urbanističke zone


granica izmena i dopuna DUP-a

**PLAN PARCELAGUJE, REGULACIJE I UTU**

R 1: 1000 list br. 3.4



Investitor:



Total area: 5531.06  
Total perimeter: 376.20  
Total number of boundaries: 1

Boundary 1:

loop type: Outer

at point X=7400384.68 Y=4768781.42 Z= 0.00  
at point X=7400380.01 Y=4768763.96 Z= 0.00  
at point X=7400398.23 Y=4768760.64 Z= 0.00  
at point X=7400430.61 Y=4768754.74 Z= 0.00  
at point X=7400451.02 Y=4768828.94 Z= 0.00  
at point X=7400373.79 Y=4768842.86 Z= 0.00  
at point X=7400340.87 Y=4768849.04 Z= 0.00



## KOORDINATE TAČKA

br.	Y	X
683	7400858.61	4770585.98
684	7400968.62	4770585.98
685	7401449.65	4769837.06
686	7400622.47	4769837.06
687	7400833.38	4769837.06
688	7400837.56	4769837.06
689	740053.26	4770583.88
690	7401203.53	4769837.59
691	740056.06	4769837.59
692	740054.24	4770583.88
693	740056.11	4769837.59
694	740054.40	4770583.88
695	7401197.24	4769837.17
696	740053.93	4769837.17
697	7401449.52	4769837.06
698	7400574.30	4769837.06
699	740053.39	4769837.06
700	7400574.17	4769837.06
701	7400574.52	4769837.06
702	7400574.52	4769837.06
703	7400621.08	4769837.06
704	740073.81	4771223.13
705	7400532.73	4771223.17
706	7400518.30	4771257.30
707	7400518.61	4769837.05
708	7400515.59	4769837.05
709	7400493.34	4771274.61
710	7400681.08	4769837.05
711	7401020.54	4771110.34
712	7400564.00	4771103.29
713	7400594.81	4771127.99
714	7400512.17	4771127.11
715	7400573.51	4771158.57
716	7400573.51	4771160.90
717	7400564.27	4771174.70
718	7400973.60	4771176.92
719	7400583.16	4771173.11
720	7400593.88	4771148.05

br.	Y	X
691	7400822.00	4769837.06
692	7400842.84	4769837.06
693	7400842.84	4769837.06
694	7400842.84	4769837.06
695	7400842.84	4769837.06
696	7400842.84	4769837.06
697	7400842.84	4769837.06
698	7400842.84	4769837.06
699	7400842.84	4769837.06
700	7400842.84	4769837.06
701	7400842.84	4769837.06
702	7400842.84	4769837.06
703	7400842.84	4769837.06
704	7400842.84	4769837.06
705	7400842.84	4769837.06
706	7400842.84	4769837.06
707	7400842.84	4769837.06
708	7400842.84	4769837.06
709	7400842.84	4769837.06
710	7400842.84	4769837.06
711	7400842.84	4769837.06
712	7400842.84	4769837.06
713	7400842.84	4769837.06
714	7400842.84	4769837.06
715	7400842.84	4769837.06
716	7400842.84	4769837.06
717	7400842.84	4769837.06
718	7400842.84	4769837.06
719	7400842.84	4769837.06
720	7400842.84	4769837.06

br.	Y	X
701	7400842.84	4769837.06
702	7400842.84	4769837.06
703	7400842.84	4769837.06
704	7400842.84	4769837.06
705	7400842.84	4769837.06
706	7400842.84	4769837.06
707	7400842.84	4769837.06
708	7400842.84	4769837.06
709	7400842.84	4769837.06
710	7400842.84	4769837.06
711	7400842.84	4769837.06
712	7400842.84	4769837.06
713	7400842.84	4769837.06
714	7400842.84	4769837.06
715	7400842.84	4769837.06
716	7400842.84	4769837.06
717	7400842.84	4769837.06
718	7400842.84	4769837.06
719	7400842.84	4769837.06
720	7400842.84	4769837.06

br.	Y	X
1441	7400722.11	4770245.39
1442	7400723.62	4770232.62
1443	7400724.60	4770232.39
1444	7400724.35	4770239.27
1521	7400720.52	4770385.64
1522	7400722.61	4770385.61
1523	7400724.69	4770289.30
1524	7400726.52	4770296.21


br.	Y	X
1561	7400532.44	4769837.06
1562	7400532.44	4769837.06
1563	7400532.44	4769837.06
1564	7400532.44	4769837.06
1565	7400532.44	4769837.06
1566	7400532.44	4769837.06
1567	7400532.44	4769837.06
1568	7400532.44	4769837.06
1569	7400532.44	4769837.06
1570	7400532.44	4769837.06
1571	7400532.44	4769837.06
1572	7400532.44	4769837.06
1573	7400532.44	4769837.06
1574	7400532.44	4769837.06
1575	7400532.44	4769837.06
1576	7400532.44	4769837.06
1577	7400532.44	4769837.06
1578	7400532.44	4769837.06
1579	7400532.44	4769837.06
1580	7400532.44	4769837.06
1581	7400532.44	4769837.06
1582	7400532.44	4769837.06
1583	7400532.44	4769837.06
1584	7400532.44	4769837.06
1585	7400532.44	4769837.06
1586	7400532.44	4769837.06
1587	7400532.44	4769837.06
1588	7400532.44	4769837.06
1589	7400532.44	4769837.06
1590	7400532.44	4769837.06
1591	7400532.44	4769837.06
1592	7400532.44	4769837.06
1593	7400532.44	4769837.06
1594	7400532.44	4769837.06
1595	7400532.44	4769837.06
1596	7400532.44	4769837.06
1597	7400532.44	4769837.06
1598	7400532.44	4769837.06
1599	7400532.44	4769837.06
1600	7400532.44	4769837.06
1601	7400532.44	4769837.06
1602	7400532.44	4769837.06
1603	7400532.44	4769837.06
1604	7400532.44	4769837.06
1605	7400532.44	4769837.06
1606	7400532.44	4769837.06
1607	7400532.44	4769837.06
1608	7400532.44	4769837.06
1609	7400532.44	4769837.06
1610	7400532.44	4769837.06
1611	7400532.44	4769837.06
1612	7400532.44	4769837.06
1613	7400532.44	4769837.06
1614	7400532.44	4769837.06
1615	7400532.44	4769837.06
1616	7400532.44	4769837.06
1617	7400532.44	4769837.06
1618	7400532.44	4769837.06
1619	7400532.44	4769837.06
1620	7400532.44	4769837.06
1621	7400532.44	4769837.06
1622	7400532.44	4769837.06
1623	7400532.44	4769837.06
1624	7400532.44	4769837.06
1625	7400532.44	4769837.06
1626	7400532.44	4769837.06
1627	7400532.44	4769837.06
1628	7400532.44	4769837.06
1629	7400532.44	4769837.06
1630	7400532.44	4769837.06
1631	7400532.44	4769837.06
1632	7400532.44	4769837.06
1633	7400532.44	4769837.06
1634	7400532.44	4769837.06
1635	7400532.44	4769837.06
1636	7400532.44	4769837.06
1637	7400532.44	4769837.06
1638	7400532.44	4769837.06
1639	7400532.44	4769837.06
1640	7400532.44	4769837.06
1641	7400532.44	4769837.06
1642	7400532.44	4769837.06
1643	7400532.44	4769837.06
1644	7400532.44	4769837.06
1645	7400532.44	4769837.06
1646	7400532.44	4769837.06
1647	7400532.44	4769837.06
1648	7400532.44	4769837.06
1649	7400532.44	4769837.06
1650	7400532.44	4769837.06
1651	7400532.44	4769837.06
1652	7400532.44	4769837.06
1653	7400532.44	4769837.06
1654	7400532.44	4769837.06
1655	7400532.44	4769837.06
1656	7400532.44	4769837.06
1657	7400532.44	4769837.06
1658	7400532.44	4769837.06
1659	7400532.44	4769837.06
1660	7400532.44	4769837.06
1661	7400532.44	4769837.06
1662	7400532.44	4769837.06
1663	7400532.44	4769837.06
1664	7400532.44	4769837.06
1665	7400532.44	4769837.06
1666	7400532.44	4769837.06
1667	7400532.44	4769837.06
1668	7400532.44	4769837.06
1669	7400532.44	4769837.06
1670	7400532.44	4769837.06
1671	7400532.44	4769837.06
1672	7400532.44	4769837.06
1673	7400532.44	4769837.06
1674	7400532.44	4769837.06
1675	7400532.44	4769837.06
1676	7400532.44	4769837.06
1677	7400532.44	4769837.06
1678	7400532.44	4769837.06
1679	7400532.44	4769837.06
1680	7400532.44	4769837.06
1681	7400532.44	4769837.06
1682	7400532.44	4769837.06
1683	7400532.44	4769837.06
1684	7400532.44	4769837.06
1685	7400532.44	4769837.06
1686	7400532.44	4769837.06
1687	7400532.44	4769837.06
1688	7400532.44	4769837.06
1689	7400532.44	4769837.06
1690	7400532.44	4769837.06
1691	7400532.44	4769837.06
1692	7400532.44	4769837.06
1693	7400532.44	4769837.06
1694	7400532.44	4769837.06

ISKE LINIJE


KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKE LINIJE

KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKE LINIJE

br.	Y	X	br.	Y	X	br.	Y	X	br.	Y	X
321	7400486.55	4768245.91	401	7400010.06	4767877.08	481	7400739.00	4768258.61	561	7400483.59	4769677.00
241	7398875.83	4467360.66	402	7400087.92	4767566.00	482	7400767.94	4768264.73	562	7400427.00	4769218.12
242	7398903.63	4467385.37	322	74000632.73	4768198.00	483	7400514.26	4765693.95	563	7400397.09	4769683.97
161	7400341.73	4768020.41	243	7400647.79	4768889.20	403	7400084.66	4765692.75	564	7400394.89	4769390.96
72	7400347.96	4768847.71	323	7400648.62	4768210.75	405	7400108.64	4765782.48	565	7400458.61	4769433.96
70	7400341.40	4767713.98	244	7400617.24	4768184.84	485	7400505.04	4768941.93	566	7400891.46	4769762.22
68	7400321.40	4767736.01	326	7400723.46	4768132.89	486	7400505.06	4768948.71	567	7400600.63	4769301.56
162	7400263.64	4768916.04	245	7400622.32	4768916.04	406	7400175.25	4767644.32	568	7400645.99	4768951.62
66	7400303.09	4768919.40	326	7400725.23	4768134.71	487	7400690.49	4768948.71	569	7400846.49	4769746.08
65	7400345.14	4767806.32	247	7400819.24	4768144.41	408	7400690.90	4767522.24	570	7400684.21	4769707.17
03	7400351.43	4767811.54	327	7400724.22	4768127.78	488	7400695.27	4768945.06	571	7400997.21	4769698.14
48	7400351.43	4768130.59	248	7400801.41	4772329.21	409	7400111.93	4766900.71	572	7400973.27	4769692.92
96	7400357.61	4768811.49	328	7400716.70	4768130.59	489	7400636.61	4769355.44	573	7400864.47	4770145.67
71	7400347.43	4768631.71	249	7400808.04	4777237.08	409	7400105.04	4767689.06	574	740087.32	4770068.01
16	7400341.33	4768897.45	329	7400719.55	4768190.57	490	7400692.09	4769054.34	575	7400779.29	4770066.11
171	7400339.35	4768852.66	250	7400798.53	4772427.00	491	7400642.16	4765726.95	576	7400695.92	4770061.56
49	7400339.35	4768852.66	331	7400737.23	4768183.19	492	7400643.03	4767581.32	577	7400809.51	4770103.05
49	7400339.35	4768852.66	332	7400738.79	4768185.09	493	7400646.49	4767995.71	578	7400812.16	4770832.52
94	7400322.13	47686448.09	251	7400796.73	4767256.73	494	7400646.49	4769956.71	579	7400781.94	4770832.52
94	7400322.13	47686448.09	333	7400745.80	4768163.42	495	7400666.61	4769955.44	580	7400878.23	4770941.02
39	7400286.70	4768028.15	254	7400735.73	4768179.57	496	7400241.41	4767713.98	581	7400845.11	4770988.55
84	7400286.70	4768028.15	334	7400735.73	4768179.57	497	7400690.49	4769895.12	582	7400922.54	4771097.92
29	7400225.13	4768417.13	255	7400798.53	4772427.00	498	7400672.09	4769954.34	583	7400956.82	4771064.15
48	7400271.35	4768246.91	335	7400738.79	4768183.19	499	7400641.56	4769556.95	584	7400745.73	4771010.82
13	7400203.44	4768490.34	256	7400797.64	477251.82	500	7400642.16	4769556.95	585	7400684.24	4771053.84
90	7400282.13	47686448.09	336	7400745.80	4768185.09	501	7400646.49	4769956.71	586	7400902.26	4771055.89
90	7400282.13	47686448.09	257	7400792.05	4768125.73	502	7400646.49	4769956.71	587	7400906.90	4771058.41
28	7400286.70	4768028.15	337	7400732.18	4768183.21	503	7400646.49	4769956.71	588	7400910.51	4771055.80
11	7400271.35	4768246.91	258	7400792.98	4768185.09	504	7400646.49	4769956.71	589	7400912.46	4771056.87
13	7400251.35	4768490.34	338	7400741.56	4768185.09	505	7400646.49	4769956.71	590	7400913.80	4771057.86
90	7400286.43	4768645.42	259	7400792.05	477281.29	506	7400646.49	4769956.71	591	7400914.61	4771058.41
55	7400271.89	4768497.71	339	7400741.11	4768126.20	507	7400646.49	4769956.71	592	7400915.22	4771059.73
68	7400222.50	4768432.67	260	7400790.50	4768126.55	508	7400646.49	4769956.71	593	7400916.81	4771060.42
11	7400225.04	4768417.13	261	7400794.47	4768126.55	509	7400651.97	4769837.98	594	7400917.77	4771067.73
56	7400271.35	4768246.91	340	7400738.79	4768183.19	510	7400621.83	4769840.84	595	7400853.94	4771068.05
56	7400271.35	4768246.91	262	7400793.98	4768183.19	511	7400646.49	4769956.71	596	7400902.26	4771068.03
92	7400251.35	4768490.34	341	7400738.79	4768183.19	512	7400646.49	4769956.71	597	7400902.26	4771068.03
08	7400286.43	4768645.42	263	7400792.05	477281.29	513	7400646.49	4769956.71	598	7400902.26	4771068.03
55	7400271.89	4768497.71	342	7400732.18	4768183.21	514	7400646.49	4769956.71	599	7400913.80	4771068.03
68	7400222.50	4768432.67	264	7400790.50	4768126.55	520	7400651.97	4769839.39	600	7400914.61	4771069.73
11	7400271.35	4768246.91	343	7400738.79	4768183.19	521	7400646.49	4769956.71	601	7400915.22	4771070.73
56	7400271.35	4768246.91	265	7400792.05	4768126.55	522	7400646.49	4769956.71	602	7400916.81	4771071.73
92	7400251.35	4768490.34	344	7400738.79	4768183.19	523	7400646.49	4769956.71	603	7400917.77	4771072.73
08	7400286.43	4768645.42	266	7400792.05	4768126.55	524	7400646.49	4769956.71	604	7400918.41	4771073.73
55	7400271.89	4768497.71	345	7400732.18	4768183.21	525	7400646.49	4769956.71	605	7400919.00	4771074.73
68	7400222.50	4768432.67	267	7400790.50	4768126.55	526	7400651.97	4769839.39	606	7400920.57	4771075.73
11	7400271.35	4768246.91	346	7400738.79	4768183.19	527	7400646.49	4769956.71	607	7400921.22	4771076.73
56	7400271.35	4768246.91	268	7400792.05	4768126.55	528	7400646.49	4769956.71	608	7400922.87	4771077.73
92	7400251.35	4768490.34	347	7400738.79	4768183.19	529	7400646.49	4769956.71	609	7400923.52	4771078.73
08	7400286.43	4768645.42	269	7400792.05	4768126.55	530	7400646.49	4769956.71	610	7400924.17	4771079.73
55	7400271.89	4768497.71	348	7400732.18	4768183.21	531	7400646.49	4769956.71	611	7400924.82	4771079.73
68	7400222.50	4768432.67	270	7400790.50	4768126.55	532	7400651.97	4769839.39	612	7400925.62	4771080.73
11	7400271.35	4768246.91	349	7400738.79	4768183.19	533	7400646.49	4769956.71	613	7400926.27	4771081.73
56	7400271.35	4768246.91	271	7400792.05	4768126.55	534	7400646.49	4769956.71	614	7400926.92	4771082.73
92	7400251.35	4768490.34	350	7400738.79	4768183.19	535	7400646.49	4769956.71	615	7400927.57	4771083.73
08	7400286.43	4768645.42	272	7400792.05	4768126.55	536	7400646.49	4769956.71	616	7400928.22	4771084.73
55	7400271.89	4768497.71	351	7400732.18	4768183.21	537	7400646.49	4769956.71	617	7400928.87	4771085.73
68	7400222.50	4768432.67	273	7400790.50	4768126.55	538	7400651.97	4769839.39	618	7400929.52	4771086.73
11	7400271.35	4768246.91	352	7400738.79	4768183.19	539	7400646.49	4769956.71	619	7400929.57	4771087.73
56	7400271.35	4768246.91	274	7400792.05	4768126.55	540	7400646.49	4769956.71	620	7400929.57	4771088.73
92	7400251.35	4768490.34	353	7400738.79	4768183.19	541	7400646.49	4769956.71	621	7400929.57	4771089.73
08	7400286.43	4768645.42	275	7400792.05	4768126.55	542	7400646.49	4769956.71	622	7400929.57	4771089.73
55	7400271.89	4768497.71	354	7400732.18	4768183.21	543	7400646.49	4769956.71	623	7400929.57	4771089.73
68	7400222.50	4768432.67	276	7400790.50	4768126.55	544	7400651.97	4769839.39	624	7400929.57	4771089.73
11	7400271.35	4768246.91	355	7400738.79	4768183.19	545	7400646.49	4769956.71	625	7400929.57	4771089.73
56	7400271.35	4768246.91	277	7400792.05	4768126.55	546	7400646.49	4769956.71	626	7400929.57	4771089.73
92	7400251.35	4768490.34	356	7400738.79	4768183.19	547	7400646.49	4769956.71	627	7400929.57	4771089.73
08	7400286.43	4768645.42	278	7400792.05	4768126.55	548	7400646.49	4769956.71	628	7400929.57	4771089.73
55	7400271.89	4768497.71	357	7400732.18	4768183.21	549	7400646.49	4769956.71			



28





DS

**LEGENDA:**


- [IS] Postojeća trafo stanica
- [TS] Planirana trafo stanica
- [□] Rasklopno postrojenje

- Elektro vod 110kV - postojeći
- Elektro vod 110kV - planirani
- Elektro vod 110kV - ukidanje
- Elektro vod 35kV - postojeći
- Elektro vod 35kV - planirani
- Elektro vod 10kV - postojeći
- Elektro vod 10kV - planirani
- Elektro vod 10kV - ukidanje

grаница измене i допуна DUP-a

**PLAN ELEKTROENERGETSKE  
INFRASTRUKTURE**

R 1: 1000  
list br. 6.4






LH

LEGENDA

- Postojeci elektronski komutacioni čvor (TK centrala)
- Planični TK vod nižeg reda
- TK podzemni vod višeg reda - optički kabel
- Planično TK okno

grafical izmena i dopuna DUP-a  
PLAN TELEKOMUNIKACIJE  
INFRASTRUKTURE  
R 1: 1000  
list br. 7.4.

Projektno birovo





DS

### LEGENDA

OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMENE
Zeleno u saobraćajnica
Linearno zelenilo (drveće)
Zeleno individualnih stambenih objekata
Zeleni vinski objekata
Zeleni poslovnih objekata
OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE ZA SPECIJALNE NAMENE
Zeleniti infrastrukture
Zelenite industrijske zone
Groblje
Zaslužni pojasevi
Površine za sanaciju
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
Društveni saobraćaj
Površinske vode
POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Javni parkiri
Zona zaštite dalekogova
granična izmena i dopuna DUP-a

**PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA**  
R 1: 1000      list br. 84





D.O.O. Vodovod "BISTRICA"  
Ul. Muha Dizdarevića br. 8  
84000 BIJELO POLJE

OPĆINA BIJELO POLJE

Primljeno	18.11.2017
Org. jed.	
Broj	
Fotog	
Vrijednost	

0612

18.11.2017

18.11.2017

OPĆINA BIJELO POLJE  
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA  
Ul. Slobode bb  
84000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 15.12.2017. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Veb adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11


ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48;

505-96494-37; 535-5787-81;

Djelovodni broj:

936



Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu D.O.O. „MERKATOR INTERNACIONAL“ iz Bijelog Polja (tel. 069-031-643), D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izgradnju poslovnog objekta na kat. parc. br. 90/13 KO Nedakusi.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje u s l o v a, br. 032-352-4167-06/2-145/4 od 08.12.2017.god., dostavljamo Vam uslove za priključenje planiranog poslovnog objekta na gradski vodovod i kanalizaciju.

**V O D O V O D N A mreža ACC Ø100mm** prolazi desnom stranom magistralnog puta M2 Bijelo Polje – Prijepolje – Beograd, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za katastarsku parcelu br. 90/13 KO Nedakusi. Prosječna dubina glavnog vodovoda je **100-120cm**. Priključenje objekta može se izvršiti na ACC Ø100mm koja prolazi kroz kat. parcele na kojoj se planira izgradnja objekta, odnosno desnom stranom magistralnog puta *pravac Bijelo Polje – Beograd*. Vodovodna mreža je udaljena od ivice trotoara od 8m do 12m. Prilikom projektovanja objekta voditi računa da objekat bude udaljen od **osovine cjevovoda minimum 3 (tri) metra**, zbog zaštite zone cjevovoda. Takođe, mora se tehnički omogućiti da površina iznad cjevovoda uvijek bude pristupačna za popravku kvara na ovom distributivnom cjevovodu. Na dijelu trase vodovodne mreže ACC Ø100mm koja prolazi kroz ovu parcelu traga planirati zelenu površinu (ne smije postojati betonska površina, behaton ploče, živa ograda ili ograda od tvrdih materijala, kao ni pomoćni objekat). U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi oko **4,0 bar**. Za priključenje objekta planirati armirano – betonski vodomjerni šaht **unutrašnjih dimenzija 110x110x100cm**, sa **metalnim poklopcom Ø600mm ili 60x60cm** od lima d=8mm (teški poklopac DN 600mm za opterećenje 250 kN). Vodomjernu šahtu smjestiti na mjestu izrade priključka – na glavnu vodovodnu cijev ACC Ø100mm. Sklonište za vodomjer mora biti termički izolovano. Vodomjerna šahta treba da sadrži **prvi ventil + vodomjer + drugi ventil**. Vodomjer predviđjeti od proizvođača INSA ili drugog proizvođača koji ima iste gabarite kao vodomjer od ovog proizvođača. Vodomjer mora posjedovati državni žig Zavoda za metrologiju Crne Gore. U slučaju postojanja više poslovnih jedinica, u skloništu za vodomjer predviđjeti mjerače protoka (vodomjere) za svaku poslovnu jedinicu zasebno. Za veće priključke od 50mm predviđjeti vodomjere kombinovanog tipa. U slučaju izgradnje hidrantske mreže minimalni prečnik priključne linije ne smije biti manji od 100mm (**unutrašnji prečnik**), a u skloništu za vodomjer je neophodno postaviti zasebni vodomjer za hidrantsku mrežu, u skladu sa gore navedenim uslovima. *Prilikom izgradnje objekta, investitor je dužan da uradi privremenim priključak sa instalacijom vodomjera, koji će koristiti u toku izvođenja radova na objektu i isti prijavi tehničkoj službi Vodovoda „Bistrica“.*

str.1.




*Fekalna kanalizacija* ne postoji za ovaj dio naselja Nedakusi. Potrebno je uraditi separator za preradu otpadnih voda (biološki separator). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent – rijeka Lim ili upojni bunar. (*Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore*).

Nakon izgradnje **glavnog gradskog kolektora - KPVC Ø600mm-700mm** koji prolazi u neposrednoj blizini kat. parc. br. 90/13 KO Nedakusi predvidjeti mogućnost priključenja objekta na ovaj kolekto. Glavni gradski kolektor je urađen u skladu sa DUP-om Industrijske zone.


Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

*U prilogu ovih UT uslova dostavljamo Vam i skicu postojeće i planirane hidrotehničke infrastrukture, sa mjestom priključenja na glavnu vodovodnu mrežu ACC Ø100mm.*



str.2.







Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj  
Br.20/4- 43/17  
Bijelo Polje, 15.12.2017.god.

## SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Ul.Slobode 5  
Bijelo Polje

Povodom Vašeg zahtjeva br.032-352-4167-06/2-145/6 od 08.12.2017. godine , u kojem tražite mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta, na urbanističkoj parceli UP 81 koju čini katastarska parcela br. 90/13 KO Nedakusi u Ul. Industrijskoj u Bijelom Polju,u predmetu DOO“Merkator Internacional“,a shodno članu 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05 i „Sl.list CG“,br.40/10, 73/10 i 40/11, 27/13, 52/16 ), obavještavamo vas sledeće:

Razmatranjem nacrta urbanističko-tehničkih uslova i uvida u Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“,br.20/07 i „Sl.list CG“, br.47/13 i 27/13), predmetni projekat se nalazi na Listi II – Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu, **mišljenja smo da je za dati projekat potrebito pokrenuti postupak procjene uticaja na životnu sredinu.**

Ovlašćeno službeno lice  
Danijela Lazarević



SEKRETAR  
Jasmin Čorović



Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

Primljeno	21.12.2017		
Org. jed.	Građ.	Prilog	Vrijednost
06/2	4551		

CRNA GORA  
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA  
Direkcija za saobraćaj

Broj: 03-12191/2  
Podgorica, 15.12.2017. godine

OPŠTINA BIJELO POLJE  
Sekretarijat za uređenje prostora

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE  
DOKUMENTACIJE

Veza: Vaš zahtjev br.032-352-4167-06/2 - 145/5 od 08.12.2017.godine

Direkcija za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora br.032-352-4167-06/2 - 145/5 od 08.12.2017.godine zaveden u Direkciji za saobraćaj br.03-12191/1 od 14.12.2017.godine a za potrebe investitora DOO "Merkator Internacional" iz Bijelog Polja, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izgradnju poslovнog objekta, na urbanističkoj parceli UP 81 u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) konstatiše sljedeće:

Urbanistička parcela UP 81 ostvaruje prilaz preko saobraćajnice koja je planirana Izmjenama i dopunama DUP-a Industrijska zona i područja terminala.

**Regulaciona linija** (linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene) definisana DUP-om mora biti ispoštovana.

**Građevinsku liniju** (građevinska linija prestavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najistureniji dio objekta), i definisana je DUP-om.

**Predmetna urbanistička parcela UP81** ostvaruje prilaz sa lokalne saobraćajnice koja je priključena na magistralni put.

**Predmetna urbanistička parcela ima postojeći prilaz koji može da se zadrži do realizacije DUP-om planiranih saobraćajnica.**

Svi neophodni parametri (koordinate tačaka regulacione linije, građevinske linije itd.) dati su važećim planom.

Projektu dokumentaciju – Glavni projekat– urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izveštaj o reviziji) dostaviti Direkciji za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,  
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

*R. Poleksic*  
Marko Spahić, grad. tehničar

*M. Spahić*  
Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi





**ЦРНА ГОРА  
ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ  
Управа за искретнице**


## **КОПИЈА ПЛАНА**

Подручја јединица Бијело Поље

Passajera 1: 1000.....

**Kat. osmianc** Hegakjai

**Власник - корисник** 200 Меркатор-чимеярнашонал



### Редни број списка катастарских такса

Да је ова копија вјерна оригиналу и време воспостављања стању у катастру.



## Технология



CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

**PODRUČNA JEDINICA**

BIJELO POLJE

Broj: 105-956-8819/2017

Datum: 07.12.2017

KO: NEDAKUSE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.032-352-4167-06/2-145/1, izdaje se

**POSJEDOVNI LIST 983 - IZVOD**

**Posjednici**

Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
0000002088266	D.O.O.MERKATOR-INTERNATIONAL ŽIVKA ŽIŽIĆA Bijelo Polje Bijelo Polje	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

**Parcele**

Blok	Broj	Podbroj	Plan	Klase	Površina m <sup>2</sup>	Prihod	SP	Primjedba
			Skica				Pripis	
90	13	8	NEDAKUŠKO POLJE	1	2893	43.40	107/2017 983/3	
		7	NJIVA			2893	43.40	

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik: 9

Đuro 90

Kurčehajić Haris, dipl pravnik